
SOLI DEO GLORIA


Collection de musique religieuse publiée sous la direction de
Marc HONEGGER


# O Seigneur Dieu, ta loi parfaite et sainte...


Antoine GARDANE
(vers 1500 - 1571)


Restitution par Marc HONEGGER









cœur tant de ré_jou_is_san - - - - - - -
_te et rends o_bé_is_san - - - - - - -
cœur tant de ré_jou - - is_san - - - - - -
_te et rends o_bé - - is_san - - - - - -
cœur tant de ré_jou - - - - is_san - - - - -
_te et rends o_bé - - - - is_san - - - - -
cœur tant de ré_jou_is_san - - - - -
_te et rends o_bé_is_san - - - - -
1_
2_
_ce _ce. Don_ne-moi donc, ô Sei_gneur, la puis_
_ce _ce. Don_ne-moi donc, ô Sei_gneur, la puis_san_
_ce _ce. Don_ne-moi donc, ô Sei_gneur, la
_ce _ce. Don_ne-moi donc, ô Sei_gneur, la
_san - _ce Du_rant mes jours jus_te_ment
_ce Du_rant mes jours jus_te_ment
puis_san_ce Du_rant mes jours jus_te_ment
puis_san_ce Du_rant mes jours jus_te_ment


la te - nir, Con_ tre ma - - lins dé_fendre et
la te - nir, Con_ tre ma - - lins dé_fendre et
la te - - nir, Con_ tre ma - lins dé_fendre_
la te - nir, Con - tre ma - lins dé - fendre et


sou - - - - - te_ nir A cel_le fin, ô
sou - - - te - nir A cel_le fin, ô
— et sou_ - - - te - nir A cel - le fin, ô
sou_te - nir, et sou - te - nir A cel - le fin, ô


Dieu de vé - ri - _té, ô Dieu de vé - ri - -
Dieu de vé - ri - _té, ô Dieu de vé - ri - - -
Dieu de vé_ri - _té, ô Dieu de vé _ ri _ té,
Dieu de vé - ri - - _té, ô Dieu de vé - ri - -










Dépôt légal 1er Trimestre 1962
N° d'Éditeur: 2278
*Pierre Marcel, Graveur*



Imprimerie ROLLAND père et fils
17, RUE MARTEL, 17 — PARIS
Printed in France Tél. PRO 09-89